

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0102-2147/7

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 8

Mjesto i datum: Podgorica, 28.06. 2017. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14i 28/15) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA
NABAVKU**

**usluga
kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i
softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra**

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE.....	9
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	22
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	23
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	24
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	25
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	26
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	27
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	28
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	34
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA/PODUGOVARAČA.....	35
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	36
NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA	38
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	42
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	48
SADRŽAJ PONUDE	53
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	54
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	55

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost	Lice za davanje informacija: Predrag Perutić
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56	Poštanski broj: 81000
Šedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02326710
Telefon: +382 20 406 771	Faks: +382 20 406 702
E-mail adresa: predrag.perutic@ ekip.me	Internet stranica (web): www. ekip.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Usluge

b) Opis predmeta javne nabavke

Predmetnom javnom nabavkom vrši se nabavka uslugakalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore. Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki za 2017. godinu i za istu su obezbijedena potrebna finansijska sredstva za prvugodinu. Detaljan opis predmeta ove javne nabavke je dat u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”.

c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki

72261000-2 Usluge podrške za softver

50410000-2 Usluge popravki i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

da

za predmet nabavke u cjelini

Okvirni sporazum zaključuje se na period od **4 (četiri) godine**.

Ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma zaključuje se na period od **1 (jednu) godinu**.

Okvirni sporazum će se zaključiti sa 3 (tri) prvorangirana ponuđača.

Nepromjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- 1) predmet nabavke;
- 2) uslovi za učešće u postupku javne nabavke;
- 3) ukupna ponuđena cijena i ponuđene pojedinačne cijene za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma.

Promjenljivi elementi okvirnog sporazuma:

- količina usluga koje su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou;
- dinamika izvršavanja usluga koje su predmet nabavke;
- mjesto izvršavanja usluga koje su predmet nabavke;
- pojedinačna cijena usluga koje su predmet nabavke;
- tehničke karakteristike predmeta nabavke koje su rezultat proširenja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore.

Način zaključivanja ugovora o javnoj nabavci:

- na osnovu pisanog zahtjeva naručioca upućenog ponuđačima da dostave dopune ponuda ili nove ponude, u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma.

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sazaključivanjem okvirnog sporazuma

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sa uračunatim PDV-om iznosi **180.000,00 €**.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma:

- kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om iznosi **45.000,00 €**.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

- ne

VII Uslovi za učesće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ne zahtijeva se.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je **90**(devedeset)**dana** od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od **2%**(dva posto)procijenjene vrijednosti javne nabavkepredviđene za prvu godinu primjene

okvirnog sporazuma, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i7(sedam)dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok izvršenja ugovora je tokom 1 (jedne) godine od dana zaključivanja ugovora.
- b) Mjesto izvršenja ugovora su lokacije date u poglavlju „Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke”.

XI Jezik ponude:

- crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
- engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:
 - tehničku dokumentaciju iz koje se može utvrditi da je izvršena kalibracija mjernog uređaja,
 - izjavu odnosno sertifikat o izvršenoj kalibraciji mjernog uređaja,
 - dokaz o kalibraciji koji se u vidu naljepnice sa datumom izvršene kalibracije stavlja na kalibrisani mjerni uređaj.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniža ponuđena cijena broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00ura, zaključno sa danom **20. 07. 2017. godine do 11:45ura.**

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana **20. 07. 2017. godine u 12:00ura**, u prostorijama Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na adresi Bulevar Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica.

Obrazloženje za skraćanje roka za podnošenje ponuda:

Zakonom o elektronskim komunikacijama utvrđena je nadležnost naručioca da vrši kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra (u daljem tekstu: RF spektar), kao ograničenog prirodnog resursa kojim raspolaže Država Crna Gora, u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim međunarodnim sporazumima. Ovim zakonom je naručilac takođe obavezan da planira, razvija i unaprjeđuje Sistem za kontrolu i monitoring RF spektra (u daljem tekstu: Sistem). Za navedene poslove naručilac koristi odgovarajuću kontrolno-mjernu opremu i softver.

U vezi sa gore navedenim, neophodno je redovno održavanje Sistema koje, pored ostalog, podrazumijeva kalibraciju i popravku uređaja koji se koriste u ove namjene. Iz ovih razloga, naručilac je u svom Finansijskom planu i Planu javnih nabavki za 2017. godinu predvidio odgovarajuća sredstva za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema. Dio kontrolno-mjerne opreme, a naročito uređaji kao što su monitoring prijemnici i analizatori spektra, te pojedine antene, moraju obavezno biti periodično fabrički kalibrisani uz dobijanje odgovarajuće potvrde o učinjenom. Takođe, dio od ovih planiranih sredstava će biti korišćen za otklanjanje kvarova koji se pojave u radu kontrolno-mjerne opreme i uređaja u Sistemu.

U skladu sa članom 90 Zakona o javnim nabavkama, naručilac može iz razloga hitnosti odrediti skraćeni rok za podnošenja ponuda u otvorenom postupku pri čemu isti nemože biti kraći od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu Uprave za javne nabavke. Imajući u vidu sve prethodno kazano i to da:

- je prethodni ugovor o pružanju predmetnih usluga, a radi se o uslugama koje su neophodne za redovno vršenje poslova naručioca, istekao 03. 04. 2016. godine,
- se ovaj postupak, sa malim izmjenama predmetne tenderske dokumentacije, u potonjih godinu dana već dva puta raspisuje i obustavlja,
- su potencijalni ponuđači veoma dobro upoznati sa predmetom ove javne nabavke,
- slijedi sezona godišnjih odmora i potencijalnim ponuđačima i naručiocu,

naručilac je odredio rok od 22 dana za dostavljanje ponuda.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od **60** (šezdeset) **dana** od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: **10** (deset) **dana** od dana prijema ispravnog računa. Račun se dostavlja nakon obostranog potpisivanja izvještaja o izvršenim uslugama.

Način plaćanja je: sa računa naručioca (virmanski) u 100% iznosu za izvršene usluge.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od **5%** (pet posto) od vrijednosti ugovoraza prvu godinu primjene okvirnog sporazuma.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE

Za navedene poslove kontrole i monitoringa RF spektra, te planiranja, razvoja i unaprjeđenja Sistema, naručilac koristi odgovarajuću kontrolno-mjernu opremu i softver, koji su smješteni i instalirani u objektima Sistema i to na sljedećim lokacijama:

- Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u opštini Podgorica (u daljem tekstu: GKMC), nadmorske visine tla 140 m i sa geografskim koordinatama: $19^{\circ} 14' 19,2''$ E i $42^{\circ} 25' 2,0''$ N;
- Regionalni kontrolno-mjerni centar na Crnom rtu kod Sutomora u opštini Bar (u daljem tekstu: RKMC), nadmorske visine tla 150 m i sa geografskim koordinatama: $19^{\circ} 0' 37,5''$ E i $42^{\circ} 8' 27,0''$ N;
- Daljinski upravljana kontrolno-mjerna stanica (u daljem tekstu: DUKMS) na Crljenicama u opštini Pljevlja, nadmorske visine tla 1160 m i sa geografskim koordinatama: $19^{\circ} 25' 0,8''$ E i $43^{\circ} 20' 39,5''$ N;
- DUKMS na Bijeloj Crkvi u opštini Rožaje, nadmorske visine tla 1184 m i sa geografskim koordinatama: $20^{\circ} 11' 50,6''$ E i $42^{\circ} 52' 9,5''$ N;
- DUKMS na Trojici u opštini Kotor, nadmorske visine tla 266 m i sa geografskim koordinatama: $18^{\circ} 45' 55,0''$ E i $42^{\circ} 24' 5,0''$ N;
- Mobilna kontrolno-mjerna stanica u specijalno adaptiranom vozilu proizvođača Mercedes-Benz® tip Sprinter 316 CDI (u daljem tekstu: MKMS) i
- Digitalna mobilna kontrolno-mjerna stanica u specijalno adaptiranom vozilu proizvođača Renault® tip Trafic Passenger (u daljem tekstu: DMKMS).

Kontrolno-mjerna oprema se uglavnom sastoji od monitoring prijemnika, analizatora spektra, mobilnih mjernih terminala, radio-skenera, pasivnih/aktivnih direktivnih/omnidirektivnih antenskih sistema, antenskih rotatora, antenskih kontrolno-upravljačkih uređaja, sistemskih računara, opreme za telekomunikaciono povezivanje, te druge kontrolno-mjerne opreme i softvera čija je funkcionalnost od presudne važnosti za efikasnu kontrolu i monitoring RF spektra. Najveći dio kontrolno-mjerne opreme i pratećeg softvera proizveden je od strane njemačkog proizvođača ROHDE&SCHWARZ® (u daljem tekstu: R&S®).

Osnovna razlika između GKMC-a u odnosu na RKMC, DUKMS Pljevlja, DUKMS Rožaje i DUKMS Kotor je u tome što u GKMC-uborave zapošljeni koji upravljaju opremom u Sistemu, dok su RKMC, DUKMS Pljevlja, DUKMS Rožaje i DUKMS Kotor bez posade, a oprema u njima je daljinski upravljana. Na svakoj lokaciji nalazi se po jedan samostojeći rešetkasti antenski stub na kome je instaliran antenski sistem. Visina antenskog stuba iznad tla je: 50 m (za GKMC, pri čemu je visina samog stuba 15 m, a ostalo je betonska konstrukcija tornja), 30 m (za RKMC) i 10 m (za DUKMS Pljevlja, DUKMS Rožaje i DUKMS Kotor).

Za upravljanje Sistemom i obavljanje kontrole i monitoringa RF spektra u objektima fiksnih kontrolno-mjernih stanica naručilac koristi kontrolno-mjerni softver R&S® ARGUS verzija 6.0 (GKMC), verzija 5.4.2 (DUKMS Kotor) i verzija 5.2.2 (DUKMS Pljevlja i DUKMS Rožaje). U MKMS se koristi kontrolno-mjerni softver R&S® ARGUS verzija 6.0 i R&S® Broadcast Drive Test (BCDRIVE) verzija 3. Dočim, u DMKMS se koristi kontrolno-mjerni softver R&S® ROMES i R&S® Network Problem Analyzer (NPA), oba verzije 4.90.

Opšti zahtjevi

- 1) Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži i ovlaštenje (original ili ovjerenu kopiju), izdato od strane proizvođača kontrolno-mjerne opreme i softvera ili pak od strane distributera ovlaštenog od strane proizvođača kontrolno-mjerne opreme i softvera, da može nuditi usluge koje su predmet javne nabavke.
- 2) Ponuda treba da sadrži: tačan naziv i adresu ponuđača, ponuđenu ukupnu cijenu sa posebno iskazanim PDV-om, jedinične cijene za sve stavke u ponudi i period važenja ponude, rok izvršenja usluga i garantni period.
- 3) Jedinične cijene svake ponuđene usluge obuhvataju odgovarajuće troškove koji se odnose na: kalibraciju, popravku, redovno održavanje, zamjenu rezervnih dijelova, upotrijebljeni potrošni materijal, transport, privremeni izvoz/uvoz, špediciju, carinu, instalaciju, testiranje i demonstraciju kompletnosti i funkcionalnosti uređaja i softvera koja se vrši na strani naručioca (prijem usluge/a), te sve troškove putovanja, boravka i rada osoblja ponuđača.
- 4) Po završenoj kalibraciji potrebno je da ponuđač izda naručiocu odgovarajuću tehničku dokumentaciju (na crnogorskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili engleskom jeziku) iz koje se može utvrditi da je izvršena kalibracija uređaja, vrijednosti relevantnih parametara uređaja prije i nakon obavljanja kalibracije, kao i ovjerenu izjavu odnosno sertifikat o izvršenoj kalibraciji. Ponuđač je dužan da na uređaju stavi dokaz o kalibraciji u vidu naljepnice sa datumom izvršene kalibracije.
- 5) Ukoliko to nije drugačije definisano, ponuđač preuzima uređaj od naručioca sa lokacija navedenih u ovom poglavlju u opisu pojedinih djelova predmeta javne nabavke (videti donju tabelu), te nakon izvršene usluge popravke i/ili kalibracije, vraća ga na istu adresu sa koje je preuzet, te instalira predmetni uređaj i pušta ga u rad.
- 6) Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje odgovornu kontakt osobu.
- 7) Rok za otpočinjanje pružanja usluga je 3 (tri) kalendarska dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane naručioca (ovo uključuje i elektronsku poštu).
- 8) Rok za završetak popravke je maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana ukoliko je kvar prouzrokovan neispravnim radom hardverske komponente, odnosno, maksimalno 15 (petnaest) kalendarskih dana ukoliko je kvar prouzrokovan neispravnim radom softverske komponente. Pri tome, dan završetka popravke se smatra danom vraćanja popravljenog uređaja na lokaciju naručioca sa koje je uređaj preuzet, uključujući njegovu instalaciju i puštanje u rad.

Kada je u pitanju popravka koja se ne može obaviti u Crnoj Gori, rok za završetak popravke ne obuhvata vremenski period neophodan za postupanje carinskih organa Crne Gore, a što će ponuđač naručiocu obrazložiti i argumentovano dokazati prilikom utvrđivanja ispunjenosti ugovorenih obaveza.

Pod hardverskom komponentom podrazumijeva svaki kontrolno-mjerni uređaj sa pratećom opremom (monitoring prijemnik, analizator spektra, mobilni mjerni terminal, radio-skener, pasivni/aktivni direktivni/omnidirektivni antenski sistem, antenski rotator, antenski kontrolno-upravljački uređaj, sistemski računar, mrežna računarska oprema, kablovi, konektori, konektorski prelazi/adaptori i tome slično).

Pod softverskom komponentom se podrazumijeva bilo koji softverski paket (softver) proizvođača R&S[®].

Pod „kvarom prouzrokovanim neispravnim radom hardverske/softverske komponente” podrazumijeva se svaka vrsta hardverskog/softverskog problema, kolizije, nekompatibilnosti, nestabilnosti u radu, te bilo kakva nefunkcionalna veza (interfejs) koju hardverska i/ili softverska komponenta proizvođača R&S[®] ima sa

hardverskom i/ili softverskom komponentom nekog drugog proizvođača premda proizvodi tih drugih proizvođača sami po sebi nijesu predmet ove javne nabavke.

- 9) Rok za završetak kalibracije je maksimalno 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana. Pri tome, dan završetka kalibracije se smatra danom vraćanja kalibrisanog uređaja na GKMC.

Rok za završetak kalibracije ne obuhvata vremenski period neophodan za postupanje carinskih organa Crne Gore, a što će ponuđač naručiocu obrazložiti i argumentovano dokazati prilikom utvrđivanja ispunjenosti ugovorenih obaveza.

- 10) Ukoliko se tokom trajanja ugovora desi kvar na nekom dijelu Sistema, a s njim vezana usluga popravke nije specificirana u donjoj tabeli (iz objektivnog razloga daje nemoguće predvidjeti sve buduće potencijalne kvarove), naručilac će se obratiti ponuđaču sa zahtjevom pribavljanja ponude za pružanje usluge otklanjanja uočenog nedostatka. Ponuđač je dužan da naručiocu u najkraćem mogućem roku dostavi traženu ponudu. Naručilac može prihvatiti tu ponudu i obezbijediti da se plaćanje potrebnog iznosa obavi u okviru finansijskih sredstava planiranih za ovu javnu nabavku, vodeći računa da se kumulativno ne prevaziđe ukupno ugovoreni iznos.
- 11) Ažuriranja (*update*) softvera i nadogradnje *firmware*-a uređaja iz donje tabele će se vršiti najnovijim verzijama koje u tom momentu besplatno nude proizvođači softvera odnosno uređaja.

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1	Redovna godišnja inspekcija GKMC-a	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u GKMC-u, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog sistema i mjerenja gubitaka kablova; - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS, njegovo ažuriranje (<i>update</i>), te provjeru <i>transducer</i> i <i>calibration</i> tablica; - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS uz prijetodni backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije; - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata 	komplet	1

		<p>(R&S[®]DDF255 i R&S[®]GB 127 S);</p> <ul style="list-style-type: none"> - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; - provjera spojeva na antenskom stubu, te po potrebi, dotezanje pripadajućih vijaka; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izveštajima i šemom povezivanja, prije i nakon završetka inspekcije, kao i preporukama o mogućoj optimizaciji na ovom objektu. 		
2	Redovna godišnja inspekcija RKMC-a	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u RKMC-u, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog sistema i mjerenja gubitaka kablova; - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernog softvera R&S[®]tip ARGUS, njegovo ažuriranje (<i>update</i>), te provjeru <i>transducer</i> i <i>calibration</i> tablica; - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S[®]tip ARGUS uz prijedhodni backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije; - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata (R&S[®]ESMD i R&S[®]GB 127 S); - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; 	komplet	1

		<ul style="list-style-type: none"> - provjera spojeva na antenskom stubu, tepo potrebi, dotezanje pripadajućih vijaka; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izveštajima i šemom povezivanja, prije i nakon završetka inspekcije, kao i preporukama o mogućoj optimizaciji na ovom objektu. 		
3	Redovna godišnja inspekcija DUKMS Pljevlja	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u DUKMS Pljevlja, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog sistema i mjerenja gubitaka kablova; - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS, njegovo ažuriranje (<i>update</i>), te provjeru <i>transducer</i> i <i>calibration</i> tablica; - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS uz prijedni backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije; - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata (R&S[®] ESMB i R&S[®] GB 127 S); - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; - provjera spojeva na antenskom stubu, tepo potrebi, dotezanje pripadajućih vijaka; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izveštajima i šemom povezivanja, prije i nakon završetka inspekcije, kao i preporukama o 	komplet	1

		mogućoj optimizaciji na ovom objektu.		
4	Redovna godišnja inspekcija DUKMS Rožaje	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u DUKMS Rožaje, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog sistema i mjerenja gubitaka kablova; - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernog softvera R&S® tip ARGUS, njegovo ažuriranje (<i>update</i>), te provjeru <i>transducer</i> i <i>calibration</i> tablica; - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S® tip ARGUS uz prijedni backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije; - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata (R&S®ESMB i S-TMM®RK3); - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; - provjera spojeva na antenskom stubu, tepo potrebi, dotezanje pripadajućih vijaka; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izveštajima i šemom povezivanja, prije i nakon završetka inspekcije, kao i preporukama o mogućoj optimizaciji na ovom objektu. 	komplet	1
5	Redovna godišnja inspekcija DUKMS Kotor	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u DUKMS Kotor, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog 	komplet	1

		<p>sistema i mjerenja gubitaka kablova;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS, njegovo ažuriranje (<i>update</i>), te provjeru <i>transducer</i> i <i>calibration</i> tablica; - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS uz prijetodni backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije; - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata (R&S[®] ESMB i S-TMM[®] RK3); - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; - provjera spojeva na antenskom stubu, te po potrebi, dotezanje pripadajućih vijaka; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izveštajima i šemom povezivanja, prije i nakon završetka inspekcije, kao i preporukama o mogućoj optimizaciji na ovom objektu. 		
6	Redovna godišnja inspekcija MKMS	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u MKMS, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog sistema i mjerenja gubitaka kablova; - pregled električnih instalacija i sistema energetskog napajanja; - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS, njegovo ažuriranje (<i>update</i>), te provjeru <i>transducer</i> i <i>calibration</i> tablica; 	komplet	1

		<ul style="list-style-type: none"> - provjeru funkcionalnosti softvera R&S[®] BCDRIVE i njegovo ažuriranje (<i>update</i>); - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ARGUS i/ili R&S[®] tip BCDRIVE uz prijetodni backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije; - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata (R&S[®] ESMD, R&S[®] ETL i S-TMM[®] RK3); - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - provjeru funkcionalnosti pneumatskog antenskog stuba, njegovo podmazivanje i, po potrebi, otklanjanje nedostataka; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izvještajima i šemom povezivanja, kao i preporukama o mogućoj optimizaciji na ovoj stanici. 		
7	Redovna godišnja inspekcija DMKMS	<p>Usluga obuhvata pregled kontrolno-mjerne opreme i softvera u DMKMS, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled svih aparatura u sistemu i testiranje tj. fizičku i funkcionalnu provjeru cijelog kontrolno-mjernog sistema; - pregled antenskog sistema, kablova, spojeva, te pojedinačna mjerenja antenskog sistema i mjerenja gubitaka kablova; - pregled električnih instalacija i sistema energetskeg napajanja; - ukoliko je potrebno, promjenu pojedinih konektora, te RF i kontrolnih kablova; - provjeru funkcionalnosti kontrolno-mjernih softvera R&S[®] tip ROMES i R&S[®] tip NP Ai njihovo ažuriranje (<i>update</i>); - ukoliko je potrebno, kompletnu reinstalaciju kontrolno-mjernog softvera R&S[®] tip ROMES i/ili R&S[®] tip NP Au z prijetodni backup svih kontrolno- 	komplet	1

		<p>mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadogradnju <i>firmware</i>-a instrumenata (R&S® TSMQ); - provjeru funkcionalnosti sistemskog računara na kome je instaliran kontrolno-mjerni softver i, po potrebi, otklanjanje svih hardversko-softverskih nedostataka; - provjeru punjenja i zamjenu baterija mobilnih mjernih terminala, kao i baterije energetskog napajanja; - čišćenje <i>rack</i>-ormara u kojem je smještena kontrolno-mjerna oprema; - sitne popravke uočenih nedostataka; - izradu detaljnog izvještaja o stanju sistema sa mjernim izveštajima i šemom povezivanja, kao i preporukama o mogućoj optimizaciji na ovoj stanici. 		
8	Redovna kalibracija monitoring prijemnika R&S® tip ESMB	Usluga podrazumijeva obavljanje redovne fabričke kalibracije monitoring prijemnika R&S® tip ESMB. Do njegove instalacije u DUKMS Nikšić, uređaj se nalazi u GKMC-u.	komplet	1
9	Redovna kalibracija monitoring prijemnika R&S® tip ESMD	Usluga podrazumijeva obavljanje fabričke kalibracije monitoring prijemnika R&S® tip ESMD. Uređaj je instaliran u RKMC-u.	komplet	1
10	Popravka GPS prijemnika R&S® tip GPS 129	Usluga podrazumijeva popravku rekabilnog GPS prijemnika R&S® tip GPS 129 i njegovo stavljanje u funkciju uz instaliranje pratećeg softvera na sistemskom računaru. Uređaj je instaliran u GKMC-u. Uslugu obaviti u okviru termina za redovnu godišnju inspekciju GKMC-a.	komplet	1
11	Nadogradnja <i>firmware</i> -a za antensku kontrolnu jedinicu R&S® tip GB 127 M	Usluga podrazumijeva nadogradnju <i>firmware</i> -a za antensku kontrolnu jedinicu R&S® tip GB127M. Uređaj se privremeno nalazi u GKMC-u do njegove instalacije u DUKMS Nikšić.	komplet	1
12	Popravka antene R&S® tip HE 309	Usluga podrazumijeva popravku aktivne antene R&S® tip HE309 (promjena aktivnog pojačavačkog modula). Antena će se za potrebe popravke nalaziti u GKMC-u.	komplet	1
13	Popravka i kalibracija antene	Usluga podrazumijeva popravku oštećenih elemenata i nakon toga fabričku kalibraciju	komplet	1

	R&S [®] tip HL 033	antene R&S [®] tip HL 033. Antena jeinstalirana na antenskom stubu RKMC-a.		
14	Popravka kontrolno-mjernog softvera R&S [®] tip ARGUS (GKMC)	Usluga podrazumijeva kompletnu reinstalaciju postojeće verzije kontrolno-mjernog softvera R&S [®] tip ARGUS instaliranog u GKMC-u. Prije reinstalacije uraditi backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije.	komplet	1
15	Popravka kontrolno-mjernog softvera R&S [®] tip ARGUS (RKMC)	Usluga podrazumijeva kompletnu reinstalaciju postojeće verzije kontrolno-mjernog softvera R&S [®] tip ARGUS instaliranog u RKMC-u. Prije reinstalacije uraditi backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije.	komplet	1
16	Popravka kontrolno-mjernog softvera R&S [®] tip ARGUS (MKMS)	Ova usluga podrazumijeva kompletnu reinstalaciju postojeće verzije kontrolno-mjernog softvera R&S [®] tip ARGUS instaliranog u MKMS. Prije reinstalacije uraditi backup svih kontrolno-mjernih rezultata i konfiguracionih podešavanja (opcija, drajvera, korekcija, frekvencijskih listi, korisničkih naloga i sl.), te vraćanje istih nazad nakon reinstalacije.	komplet	1
17	Popravka antenskog <i>switch</i> -a R&S [®] tip RD 127	Usluga podrazumijeva popravkuantenskog <i>switch</i> -a R&S [®] tip RD 127 (zamjenu RF koaksijalnog <i>switch</i> -a, popravku elektronske/kontrolne ploče, popravku prenaponske zaštite, zamjenu RF antenskih konektora i/ili konektora za kontrolne kablove), te nakon toga testiranje. Uređaj može biti instaliran na antenskom stubu GKMC-a, RKMC-a ili DUKMS Pljevlja.	komplet	1
18	Popravka i umjeravanje azimutnog antenskog rotatora	Usluga podrazumijeva popravku i nakon toga hardversko-softversko umjeravanje azimutnog antenskog rotatora. Uređaj može biti instaliran na antenskom stubu jednog od objekata u Sistemu odnosno u MKMS.	komplet	1
19	Popravka i umjeravanje polarizacionog antenskog rotatora	Usluga podrazumijeva popravku i nakon toga hardversko-softversko umjeravanje polarizacionog antenskog rotatora. Uređaj može biti instaliran na antenskom stubu jednog od objekata u Sistemu odnosno u MKMS.	komplet	1

20	Omogućavanje DC zaštite prenosnog goniometra R&S® tip DDF 007	Ovo podrazumijeva pribavljanje odgovarajućeg RF sklopa za eliminisanje jednosmjerne (DC) komponente signala na RF antenskom ulazu prenosnog goniometra R&S® tip DDF 007. Navedeni sklop mora pokrivati frekvencijsko područje od 10 MHz do 6 GHz sa priključnom snagom do 10W. Uređaj je smješten u GKMC-u, a po potrebi se koristi sa MKMS ili sa DMKMS.	komplet	1
21	Pribavljanje GSM/UMTS/LTE antene	Ovo podrazumijeva pribavljanje jedne GSM/UMTS/LTE antene sa magnetnim postoljem (za montažu na krovu vozila) i fleksibilnim antenskim kablom dužine 2,5 m sa N konektorom na njegovom kraju.	komplet	1
22	Popravka baterijskog napajanja za monitoring prijemnik R&S® tip EB 200	S obzirom da se od proizvođača više ne može dobiti baterijsko napajanje za monitoring prijemnik R&S® tip EB200 (više se ne proizvodi), ova usluga podrazumijeva popravku postojećeg baterijskog napajanja.	komplet	1
23	Prilagođavanje smještaja mjernih antena i kablova (MKMS)	Usluga podrazumijeva adaptacije na vozilu MKMS u cilju omogućavanja da: <ul style="list-style-type: none"> - operater prilikom montaže antenskog sistema ima dodatnu mehaničku zaštitu sa desne strane krovnog gazišta MKMS; - se na krovnom gazištu MKMS realizuju odgovarajući adapteri za ergonomsko skladištenje antena R&S® tip: HL 040, HF 902 i HE 309; - na stražnjim vratima vozila MKMS bude realizovan odgovarajući nosač (rost) antenskih i kontrolnih kablova. 	komplet	1
24	Proširenje A/V/PC/AC mogućnosti opreme (MKMS i DMKMS)	Ovo podrazumijeva sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> - ugradnju postojećeg PC monitora (23") u MKMS tako da isti bude fiksiran uz mogućnost pomjeranja (rotacije) u cilju ergonomskog pozicioniranja prema zahtjevima operatera za radnim stolom; - nabavku i fiksiranje bežične tastature i ergonomskog bežičnog miša u DMKMS; - nabavku i ugradnju dva odgovarajuća zvučnika u rek sa opremom u MKMS; - izvođenje dvije 220 V AC utičnice (jedna u kabini, a druga u radnom dijelu 	komplet	1

		DMKMS); - nabavka dva ergonomska bežična miša za rad sa uređajima R&S® tip ETL i R&S® tip ESMD u MKMS.		
25	Popravka antene R&S® tip HK 033	Usluga podrazumijeva popravku antene R&S® tip HK 033. Antena može biti instalirana na antenskom stubu GKMC-a, RKMC-a ili DUKMS Rožaje.	komplet	1
26	Popravka antene R&S® tip HF 902	Usluga podrazumijeva popravku antene R&S® tip HF 902. Antena može biti instalirana na antenskom stubu jednog od objekata u Sistemu.	komplet	1
27	Popravka ulaznog kola prenosnog goniometra R&S® tip DDF 007	Usluga podrazumijeva popravku ulaznog kola prenosnog goniometra R&S® tip DDF 007. Uređaj je smješten u GKMC-u, a po potrebi se koristi sa MKMS ili sa DMKMS, te u okviru prenosne opreme.	komplet	1
28	Popravka jedne od komponenti antenskog seta R&S® tip HE 200	Usluga podrazumijeva popravku jedne od komponenti antenskog seta R&S® tip HE 200 (opseg 500 – 3000 MHz) i univerzalnog adaptera (držača). Set je smješten u GKMC-u, a po potrebi se koristi sa MKMS ili sa DMKMS, te u okviru prenosne opreme.	komplet	1
29	Konfigurisanje (uparivanje) opreme za goniometriju između GKMC-a i MKMS	Usluga podrazumijeva softversko-hardverska podešavanja postojeće opreme i softvera za goniometriju instaliranih u GKMC-u i MKMS, a u cilju omogućavanja uparene istovremene goniometrije radio-emisija u prijemnoj zoni GKMC-a.	komplet	1
30	Popravka(zamjena) RFkonektora na rack-u u GKMC-u	Usluga podrazumijeva popravku i/ili zamjenu naknadno izvedenih RF konektora na rack-u u GKMC-u (veza sa antenama) uz obavezu obezbjeđivanja detaljne tablice slabljenja signala od antena do konektora. Uslugu obaviti u okviru termina za redovnu godišnju inspekciju GKMC-a.	komplet	1

Garantni rok:

Garantni rok za pruženu uslugu je **minimalno 12** (dvanaest) **mjeseci** dana kada ovlašćene osobe naručioca i ponuđača obostrano potpišu izvještaj da je predmetna usluga izvršena.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

Ovlašćenipredstavnicinaručiocaće tokom trajanja ugovora sprovođiti kontrolu kvaliteta pruženih usluga. Nakon pružanja usluge, ponuđač je dužan da najkraćem mogućem roku sačini i potpiše izvještaj o pruženoj usluzi i da ga dostavi naručiocu. Ukoliko ovlašćeni predstavnici naručioca smatraju da je pružena usluga zadovoljavajućeg kvaliteta i saglasni su

sa sadržajem dobijenog izvještaja, to će i oni potpisati isti. Nakon toga stižu se uslovi da ponuđač može ispostaviti račun naručiocu za pruženu uslugu. Međutim, ukoliko ovlašćeni predstavnici naručioca uoče nedostatke u pruženoj usluzi, istimogu predložiti naručiocu raskid ugovora ili obavezati ponuđača da obavi potrebne korekcije u pružanju usluge, te stim u vezi ponuđaču daju rok u kome je isti obavezan da završi sve potrebne intervencije.

Ovlašćeni predstavnici naručioca će spovoditi i kontrolu kvaliteta zamijenjenih djelova i funkcionalnost opreme i softvera u toku garantnog perioda. S tim u vezi, oni će podnijeti prigovor ponuđaču za svaki problem u radu, nedostatak ili neispravnost dijela kalibrisane, popravljene i/ili održavane kontrolno-mjerne opreme i/ili softvera u toku trajanja garantnog perioda. Prigovor će se dostaviti pisano, putem fax sistema ili putem elektronske pošte, na adresu dostavljenu u ponudi ili adresu ovlašćenog lica ponuđača.

- Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA
IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj: 0102-2147/4
Mjesto i datum: Podgorica, 28.06. 2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Darko Grgurović, izvršni direktor, kao ovlašćeno lice Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, daje

I z j a v u

da će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Planu javnih nabavki broj 0102-687/4 od 26. 04. 2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca
Darko Grgurović

s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci.

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj: 0102-2147/5
Mjesto i datum: Podgorica, 28.06. 2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”,
br. 42/11, 57/14i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 0102-687/4 od 26. 04. 2017.godine za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Darko Grgurović _____
s.r.

Službenik za javne nabavke: Snežana Spasojević _____
s.r.

Lica koja su učestvovala u planiranju javne nabavke:

Šaleta Đurović _____
s.r.

Aleksandar Mijač _____
s.r.

Branko Kovijanić _____
s.r.

Zoran Sekulić _____
s.r.

Šefkija Murić _____
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca.

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0102-2147/6

Mjesto i datum: Podgorica, 28. 06. 2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br.42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 0102-687/4 od 26. 04. 2017.godine za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Predrag Perutić

s.r.

Dragan Krušić

s.r.

Miličko Kuč

s.r.

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca.

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

- Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniža ponuđena cijenavršiće se na sljedeći način:**

Maksimalan broj bodova: 100

Ponudaču koji ponudi najnižucijenuodjeljuje se maksimalan broj bodova.

Ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po sljedećoj formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena}}{\text{ponuđena cijena}} \times \text{maksimalan broj bodova}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR-a.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 0102-2147/7 od 28. 06. 2017. godine
za nabavku**

usluga

**kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i
softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra**

ZA

Predmet nabavke u cjelosti.

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača/podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač/podizvođač	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovarač/podizvođač	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru samostalne ponude”popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷ Tabele „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude” i „Podaci o članu zajedničke ponude”.

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Tabelu „Podaci o članu zajedničke ponude” kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude.

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača/podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač/podizvođač	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovarač/podizvođač	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹ Tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude” popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez PDV-a	ukupan iznos bez PDV-a	PDV	ukupan iznos sa PDV-om
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								
2) slovima								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika izvršenja	
Garantni rok	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE,
PODIZVOĐAČA/PODUGOVARAČA¹³**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(ime i prezime i radno mjesto) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim
nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14i 28/15) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 0102-2147/7 od 28. 06.2017. godine za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača.

<p style="text-align: center;">DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA</p>

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdat od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sedište;
- dokaz nadležnog organa izdat na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

Da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru samostalne ponude” ili „Podaci o podugovaraču/podizvođaču u okviru zajedničke ponude”.

NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA

OKVIRNI SPORAZUM

Zaključen u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji broj 0102 – 2147/7 od 28. 06. 2017. godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija), između:

Naručioca:

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, PIB: 02326710, Broj računa: 510-2125-67 kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koga zastupa Darko Grgurović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča:

1. _____ sa sedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac);
2. _____ sa sedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac);
3. _____ sa sedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvršilac).

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1

Predmet okvirnog sporazuma je pružanje usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj ____ od __. __. 2017. godine i prema ponudama odabranog/ih ponudāča/ā. Okvirni sporazum ne utvrđuje sve uslove za sklapanje budućeg ugovora koji će se sklopiti sa odabranim ponudāčem.

TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 2

Okvirni sporazum se sklapa na period od 4 (četiri) godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma.

PREDMET NABAVKE

Član 3

Predmet nabavke na osnovu ovog okvirnog sporazuma je pružanje usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra, u skladu sa specifikacijom Naručioca navedenom u dokumentaciji za javno nadmetanje i sprovedenog postupka javne nabavke, ponudama/om odabраниh/og Ponuđača/â i uslovima utvrđenim ovim okvirnim sporazumom.

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

Član 4

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za navedeni period važenja okvirnog sporazuma iznosi 180.000,00 EUR-a sa PDV-om.

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 5

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke za prvu godinu primjene ovog okvirnog sporazuma iznosi 45.000,00 EUR-a sa PDV-om.

UKUPNA KOLIČINA ROBA, USLUGA ILI OBIM RADOVA ZA PRVU GODINU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 6

Obim i način pružanja usluga u potpunosti će se vršiti u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i navedenom specifikacijom. Tenderska dokumentacija i ponude ponuđača sa kojima je potpisan ovaj okvirni sporazum čine sastavni dio ovog sporazuma.

MJESTO IZVRŠAVANJA USLUGA U PERIODU PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 7

Mjesta izvršavanja usluga predstavljaju objekti na lokacijama navedenim u Tenderskoj dokumentaciji u Poglavlju - Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 8

Plaćanje se vrši nakon dostavljene fakture u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Član 9

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom prvorangirani ponuđač je prije potpisivanja ugovora dužan dostaviti bezuslovnu na prvi poziv naplativu garanciju banke u iznosu od 5% (pet posto) od ponuđene cijene za pružanje uslugaza prvu godinu primjene okvirnog sporazuma.

NAČIN ZAKLJUČIVANJA PRVOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 10

Tenderskom dokumentacijom u potpunosti je definisan obim i način pružanja navedene usluge pa će prvi ugovor biti potpisan sa prvorangiranim ponuđačem u skladu sa ponudom dostavljenom prije potpisivanja ovog okvirnog sporazuma. Ukoliko prvorangirani ponuđač ne može izvršiti usluge na način kako je to predviđeno Tenderskom dokumentacijom, Naručilac može angažovati narednog rangiranog ponuđača na listi sa kojim je potpisan ovaj okvirni sporazum.

Prava i obaveze Ponuđača i Naručioca biće detaljnije definisane predmetnim sporazumom.

NAČIN ZAKLJUČIVANJA UGOVORA U DRUGOJ I NAREDNIM GODINAMA PRIMJENE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 11

Naručilac će u drugoj i narednim godinama primjene ovog okvirnog sporazuma pozvati ponuđače sa kojima je potpisan ovaj sporazum da dostave inovirane ponude u skladu sa Zakonom.

PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Član 12

Ugovor o predmetnoj javnoj nabavci zaključuje se na period od godinu dana.

PRESTANAK VAŽENJA OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 13

Od okvirnog sporazuma može se odustati pisanim obavještenjem jedne strane potpisnice okvirnog sporazuma, koje će biti dostavljeno poštom preporučeno ili neposrednom dostavom drugoj strani potpisnici predmetnog okvirnog sporazuma.

Ponuđač može odustati od okvirnog sporazuma kada ocijeni da pod uslovima utvrđenim okvirnim sporazumom više ne može pružati predmetne usluge. U tom slučaju sklopljeni ugovor o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma ostaje na snazi do isteka vremenskog važenja.

Naručilac može odustati od sklopljenog okvirnog sporazuma naročito u slučaju:

- da prvorangirani ponuđač s kojim je Naručilac sklopio okvirni sporazum ne želi neposredno na osnovu izvornih uslova i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma s Naručiocem sklopiti ugovor o javnoj nabavi putem okvirnog sporazuma;
- da prvorangirani ponuđač naknadno ponudi pojedinačnu cijenu za predmet javne nabavke u iznosu većem od cijene utvrđene okvirnim sporazumom;
- da ostali ponuđači sa kojima je Naručilac sklopio okvirni sporazum ne žele neposredno na osnovu izvornih uslova i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma sa Naručiocem sklopiti ugovor o javnoj nabavi putem okvirnog sporazuma;
- da ponuđaču/ima iz okvirnog sporazuma nadležno tijelo zabrani pružanje ugovorenih usluga.

OSTALE ODREDBE

Član 14

Za sve što nije izričito regulisano ovim okvirnim sporazumom i Tenderskom dokumentacijom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji uređuju ovu oblast.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog okvirnog sporazuma ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog okvirnog sporazuma rješavaće Privredni sud u Podgorici.

PRIMJERC I OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 15

Svi ponuđači potpisnici okvirnog sporazuma zadržavaju po 2 (dva) primjerka istoga dok Naručilac zadržava 4 (četiri) primjerka.

STUPANJE NA SNAGU

Član 16

Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja istoga od strane Naručioca i Ponuđača/â.

NARUČILAC

PONUĐAČ/I

SAGLASAN SA NACRTOM OKVIRNOG SPORAZUMA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, PIB: 02326710, Broj računa: 510-2125-67 kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koga zastupa Darko Grgurović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudča _____ sa sedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra broj 0102-2147/7 od 28. 06. 2017. godine (u daljem tekstu: **Tenderska dokumentacija**);

Broj i datum odlukeo izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponudča (*naziv ponudča*) broj _____ od _____.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora su usluge kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra (u daljem tekstu: **Sistem**), u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i Odlukomo izboru najpovoljnije ponude broj _____ od __. __. 2017. godine i prema ponudi ponudča.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu premaprihvaćenoj Ponudi broj _____ od __. __. 2017. godine koja čini sastavni dio ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za izvršenje usluga navedenih u članu 1 ovog ugovora iznosi _____ € (slovima: _____), sa uračunatim PDV-om.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu račun potpisan od strane ovlašćenog lica sa iznosom koji je iskazan u EUR-ima i sa uračunatim PDV-om. Račun mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši i opis pružene usluge. Račun se dostavlja nakon što Izvršilac i Naručilac obostrano potpišu izvještaj o izvršenim uslugama.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje obaviti nakon izvršene usluge, na žiro račun Izvršioca broj _____ kod _____ banke, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ispravnog računa. Isplata se vrši sa računa Naručioca (virmanski) u 100% iznosu po dostavljanju računa za izvršenu uslugu i uputstva za plaćanje datog od strane Izvršioca.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog ugovora.

III MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Mjesta izvršavanja usluga predstavljaju objekti na lokacijama navedenim u Tenderskoj dokumentaciji u Poglavlju - Tehničke karakteristike i specifikacije predmeta javne nabavke.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, pružati za period od **365** (tristašezdesetpet) dana od dana početka primjene ovog ugovora.

Ovaj ugovor se primjenjuje od dana zaključivanja i potpisivanja od strane oba ugovarača.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da:

- usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- rukovodi izvršenjem svih usluga;
- obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom angažovanih lica;
- najkasnije u roku od 3 (tri) kalendarska dana oddana dobijanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca (ovo uključuje i elektronsku poštu) otpočne sa izvršavanjem tražene usluge;
- pisanim putem najavi Naručiocu bilo koju aktivnost prije njenog početka;
- obezbijedi odgovarajuću opremu za testiranje kao i sav potreban alat i materijal za rad;

- u roku od najkasnije 14 (četnaest) kalendarskih dana od dana završetka redovne godišnje inspekcije opreme i softvera određenog objekta u Sistemui u pisanoj (tvrdo ukoričeno, pečatirano i potpisano) i u elektronskoj formi (na CD-u, DVD-u ili *flash*-memoriji) dostavi Naručiocu detaljan izvještaj o redovnoj godišnjoj inspekciji objekta;
- u najkraćem mogućem roku sačini i potpiše izvještaj o izvršenoj usluzi, te isti dostavi Naručiocu na razmatranje i potpis, a nakon obostranog potpisivanja ovog izvještaja, ispostavi račun Naručiocu za pruženu uslugu;
- poštuje rokove za završetak pružanja usluga, i to:
 - maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana za završetak popravke ukoliko je kvar prouzrokovan neispravnim radom hardverske komponente, odnosno maksimalno 15 (petnaest) kalendarskih dana ukoliko je kvar prouzrokovan neispravnim radom softverske komponente. Pri tome, dan završetka popravke se smatra danom vraćanja popravljenog uređaja na lokaciju Naručioca, uključujući njegovu instalaciju i puštanje u rad. Kada je u pitanju popravka koja se ne može obaviti u Crnoj Gori, rok za završetak popravke ne obuhvata vremenski period neophodan za postupanje carinskih organa Crne Gore, a što će IzvršilacNaručiocu obrazložiti i argumentovano dokazati prilikom utvrđivanja ispunjenosti ugovorenih obaveza;
 - maksimalno 45 (četdeset pet) kalendarskih dana za završetak kalibracije. Pri tome, dan završetka kalibracije se smatra danom vraćanja kalibrisanog uređaja na Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj gori u Podgorici. Rok za završetak kalibracije ne obuhvata vremenski period neophodan za postupanje carinskih organa Crne Gore, a što će IzvršilacNaručiocu obrazložiti i argumentovano dokazati prilikom utvrđivanja ispunjenosti ugovorenih obaveza;
- obezbijedi garantni rok za izvršenu uslugu u trajanju od minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada ovlašćene osobe Naručioca i Izvršioca obostrano potpišu izvještaj da jepredmetnausluga izvršena;
- snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenihprava intelektualne svojine trećih lica.

Član 6

Naručilac se obavezuje da:

- preko svojih ovlašćenih predstavnika tokom trajanja ugovora sprovodi kontrolu kvaliteta izvršenih usluga. U skladu sa ovim ugovorom, njegovi ovlašćeni predstavnici će potpisivati izvještaje o izvršenim uslugama, te obavljati komunikaciju sa Izvršiocom i ostale ugovorom propisane aktivnosti. Ukoliko ovlašćeni predstavnici Naručioca uoče nedostatke u izvršenim uslugama, istimogu predložiti naručiocu raskid ugovora ili obavezati Izvršioca da obavi potrebne korekcije u pružanju usluge, te s tim u vezi ponuđaču dati rok u kome je isti obavezan da završi sve potrebne intervencije;
- preko svojih ovlašćenih predstavnika podnese prigovor Izvršiocu za svaki problem u radu, nedostatak ili neispravnost dijela kalibrisane, popravljene i/ili održavane kontrolno-mjerne opreme i/ili softvera u toku trajanja garantnog perioda, pri čemu će u okviru prigovora naznačiti broj ovog ugovora. Prigovor će se dostaviti pisano, putem fax sistema ili putem elektronske pošte, na adresu dostavljenu u ponudi ili adresu ovlašćenog lica Izvršioca;
- blagovremeno pisano informiše Izvršioca o imenima ovlašćenih predstavnika;
- Izvršiocu preda popis lokacija, opreme i softvera;
- obezbijedi Izvršiocu pristup lokacijama sa instaliranom opremom i softverom;
- Izvršiocu pomogne pri transportu do lokacija sa instaliranom opremom i softverom;
- kalibrisani uređaj vrati na njegovu lokaciju, instalira i ponovo pušti u rad.

V UGOVORNA KAZNA

Član 7

Izvršilac se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ (dva promila) za svaki dan kašnjenja u pružanju usluga, a najviše 5% (pet posto) od ukupne ugovorene vrijednosti.

VI RASKID UGOVORA

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac/ili Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom, te u slučaju ispunjavanja uslova za naplatu ugovorne kazne, precizirano članom 7 ovog ugovora

VII OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 9

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VIII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 10

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti ugovora odnosno vrijednosti ponudeza prvu godinu primjene okvirnog sporazuma, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

IX ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 11

Ovaj Ugovor je ništavan ukoliko je potpisan sa ponuđačem koji je prekršio odredbe člana 15 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

X PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

XI POVJERLJIVOST INFORMACIJA

Član 13

Izvršilac i njegovo osoblje obavezuju da u toku važenja ovog ugovora, kao i u roku od 3 (tri) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

XII PRIMJENA PROPISA

Član 14

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji uređuju ovu oblast.

XIII SUDSKA NADLEŽNOST

Član 15

Za sve što nije izričito regulisano ovim ugovorom i Tenderskom dokumentacijom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji uređuju ovu oblast.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

XIV PRIMJERCII UGOVORA

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke.

NARUČILAC

IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac

zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem/podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenj kopiji, neovjerenj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove

ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosioca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podgovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podgovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljani na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda

zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14).

Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za

produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana¹⁵, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu(koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: „Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Potpisan Nacrt okvirnog sporazuma
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0102-2147/7 od 28. 06.2017. godine, za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 EUR-a, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.